



Winyo moro ne ohero chamo bel e puoth Owuor.  
Owuor ne osebedo ka liwo winyo no kuom ndalo  
mathoth to ne ok oyude. Nogik chieng' moro ma  
oyude ma omake ka ochamo bel e puothe.





Owuor ne dwa ni opuonj winyoni gima wiye ok nyal wil godo e ngimane duto. Ne omako winyono gi mirima mathoth. Kane winyo owinjo kaka Owuor nomake, nong'eyo ni weche ok bi dhi maber kuome. Koro oyuak ne Owuor.





Owuor ne otimone ng'uono nikech ne oyuak ahinya.  
Kuom ng'uono mane otimne no, ne onyiso Owuor  
ni odwaro nyise weche ariyo ma nyalo konye  
engimane. Winyono nowacho niya, “Mokuongo,  
dhano wiye jawil.”





Owuor ne temo loko gimane winyo onyise to oneno ka adiera ne en wach manyalo konye. Winyo ne oling' gi aming'a. Owuor ne oparone mondo onyise wach mar ariyo.





Winyo nowacho niya, “Ma to bet pek matin. Yie iketa ewi yien mondo apimni.”

Owuor ne otimo kamano.





Ka winyo ne ong'eyo ni en mabor gi Owuor ma ok nyal make kendo ne owacho niya, "Kik wiyi wil. Par wach ma anyisi no." Winyo ne ofuyo ma odhi.





Owuor nobet a tie yien kanyo ka oparo gi mane  
winyo onyise. Nindo ne okwanye ma onindo  
aming'a. Koko moro ema ne obuoge ma ochiewo.






Ne ong'iyo bathe koni gi koni to ok oneno gimoro.  
Nowacho e chunye mondo odog dala. Kane osego  
okang' matin, ne oneno ng'ato ma otwe e kor yien.  
Ng'ani ne osaye ni ogonye ka pok otimne maundu.









Ng'ani ne onyiso Owuor ni nyinge en Odoyo. Owuor ne ogonye ma gidhi e dalane ma omiye chiemo. Odoyo nogoyo erokamano kuom chiemo. Kane osechiemo, ne odok thurgi komor.






Bang' mano, higni mang'eny ne okalo. Owuor ne dhi ka ool to bende ne ok onyal puro mang'eny. Ne oparo ni odhi ous gige mag puro. Nikech ne osetiyo gi gigo ahinya, ne ok ginere maber.



Kane ochopo e chiro, ne onge ng'ama ne dwaro nyiewo gigego. Kuom hawi maber, ne oneno Odoyo kabiro ire. Owacho e chunye niya, 'Tho! Koro ayudo janyiewo anyalo yudo pesa mar chiemo.'





Odoyo nosudo ire to nomiye kiach kosungore.  
Owuor ne odhier nono to noparo wach winyo  
cha, ni adieri dhano wiye jawil. Koro timne ng'ato  
gimoro maber ka ok igen ni en be notimni gima ber.

